

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI

1	<p>OPŠTINA KOTOR Sekretarijat za urbanizam građevinarstvo i prostorno planiranje Broj: 0303-18472/19 Datum, 20.05.2020.god.</p>	
2	Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje (organ nadležan za postupanje), na osnovu čl.74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", broj 64/17,44/18,63/18,11/19) i čl.1 Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva orživog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave ("Službeni list CG", broj 75/19) i podnijetog zahtjeva od strane Bjelobrković Sanje iz Kotora, izdaje:	
3	URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE za izradu tehničke dokumentacije	
4	za izgradnju turističkog objekta T2-vile, na urbanističkoj parceli UPT 22 koju čini veći dio kat.parc.2809/280 K.O.Glavatičići, u zahvatu Izmjena i dopuna LSL Trašte ("Sl.list CG" br. 46/15).	
5	PODNOŠIOC ZAHTJEVA:	Bjelobrković Sanja iz Kotora
6	POSTOJEĆE STANJE Predmetna urbanistička parcela UPT22 sastoji se od većeg dijela kat.parc.2809/280 K.O.Glavatičići i nalazi se u obuhvatu plana DUP-a Kavač. Uvidom u grafički prilog Postojeća namjena površine, Izmjena i dopuna LSL Trašte, list br.03, utvrđeno je da na predmetnoj urbanističkoj parceli ne postoji evidentirani objekti.Uvidom u List nepokretnosti br.758-izvod utvrđeno je da se kat.parc.2809/280 K.O.Glavatičići vodi kao "sume 4.klase".	
7	PLANIRANO STANJE	
7.1.	Namjena parcele odnosno lokacije Namjena predmetne lokacije je površine za turizam T2-VILE . Vile su predviđene kao krajne luksuzne smještajne jedinice sa najvišim standardima za boravak gostiju. Karakteriše ih veličina (izgrađenog i slobodnog prostora) kompleksnost sadržaja i složena organizacija kao i visok stepen privatnosti u korišćenju prostora. Sve parcele i objekti utopljeni su u prirodni ambijent makije, orijentisani ka pučini i uživaju fantastične poglede i punu privatnost. Pored smještajnog dijela, predviđeno je da svaka vila ima okućnicu sa baštom - terasama, bazenom i bogatim zelenim površinama. Svaka vila je planirana kao zasebna jedinica	

namijenjena jednom korisniku / porodici. Predviđen broj ležajeva u objektu je 6. Usluge vezane za potrebe servisiranja i održavanja vile po potrebi može da obavlja centralni hotelski operater.

Planirana kategorija vile je pet ili više zvjezdica, shodno Pravilniku o vrstama, minimalno tehničkim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata („Službeni list CG“, broj 63/11). Vile su jedinstveni objekti i nije predvidjeno njihovo etažiranje.

7.2. Pravila parcelacije

Pretmetna urbanistička parcela **UPT 22** sastoje se od **većeg dijela kat. parc. 2809/280 K.O. Glavatići**.

Površina urbanističke parcele **UPT 22** iznosi **5.447 m²**, indeks zauzetosti iznosi **0,06**, indeks izgrađenosti iznosi **0,10**, dozvoljena spratnost objekta **Su+P+1** uz mogućnost izgradnje podzemnih etaža - podruma. Podzemna etaža je dio zgrade koji je u cijelini ispod zemlje.

Za sve parcele ove namjene u okviru jedne parcele (podparcele) dozvoljena je izgradnja jednog smještajnog objekta (vile) ili više smještajnih objekata na parseli u zavisnosti od veličine parcele odnosno maksimalan dozvoljen broj objekata na parseli je :

- 1 smještajni objekat (vila),
- 1 pomoći objekat uz bazen,
- 1 vrtni paviljon (gazeebo).

Pri planiranju uređenja slobodnih površina parseli vila treba razlikovati i formirati 5 različitih zona:

1. reprezentativna ulazna zona
2. zona otvorene površine oko objekta, kuhinjski vrt/voćnjak
3. formalni vrt
4. površina za aktivnosti i bazen
5. očuvane pejzažne površine (očuvani pojas makije uz granice parcele)

Uređenje slobodnih površina parseli treba da prati konfiguraciju objekta i terena.

Minimum ozelenjenih površina na parseli je 4.290 m². odnosno 79%.

Maksimalna pokrivenost parcele pod parternim uređenjem je 15%.

U svrhu parternog i pejzažnog uređenja dozvoljeno je predvideti:

- potporne zidove
 - dozvoljeni materijal: lokalni prirodni kamen, maksimalna visina zidova je 4,0m (u izuzetnim slučajevima sa manjom dužinom visina može biti 5,0m);
 - ukoliko je potreban viši zid, uraditi terasaste podzide sa površinama za sadnju rastinja
- manje vodene površine na parseli koje obezbjeđuju adijabatsko hlađenje
- kose liftove za povezivanje zone glavne zgrade sa zonom bazena; lift treba da bude implementiran u koncept pejzažnog uređenja (odmorišta, paviljoni...)
- pergole – sačinjene od uskih stubova od prirodnog kamena i drvenih greda
- dozvoljena je izgradnja vidikovca – vrtnih paviljona („gazeebo“) maks. visine 1 sprata i maks. površine 30 m² a u skladu sa min rastojanjima objekata od granice parcele;
 - paviljoni mogu biti otvoreni ili zastakljeni
 - dozvoljeni materijali: prirodni kamen, drvo, a u skladu sa fasadnim materijalom;
 - staklo i okvirni materijali u skladu sa specifikacijama prozora;
 - ogradijanje između privatnih parsel-bočnih i zadnje granice parseli, u principu nije dozvoljeno ali se može predvideti samo u slučaju potrebe za većom bezbjednošću
 - ukoliko se ovakvo ogradijanje predvidi metalne žičane ograde duž granice



između dvije parcele moraju biti nevidljivo integrisane u očuvanom pojasu postojeće makije

- nije dozvoljeno predvidjeti ograde od bodljikave žice.

7.3. Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama

Planom su za izgradnju objekata definisane građevinske linije-GL1 a u okviru kojih je dozvoljena izgradnja objekata. U zonama izvan definisane GL1 dozvoljeno je: izgradnja bazena i pomoćnog objekta uz bazu kao i vrtnih paviljona-vidikovaca (tipa „gazeebo”), izgradnja i popločanje spoljnih terasa, natktivanje spoljnih terasa pregolama, izgradnja stepeništa i pootpornih zidova kao i pejzažno uređenje terena.

Vile graditi kao slobodnostojeće objekte.

Objekte vila graditi u okviru planom definisanih građevinskih linija kao i u skladu sa sljedećim minimalnim rastojanjima:

Minimalna udaljenost objekta od saobraćajnice:

veličina parcele: <16.000 m² : 10,0 m za fasadu dužine ≤9,0 m i 15,0 m za fasadu dužine >9,0 m;

Manje udaljenosti objekata od saobraćajnica su dozvoljene u područjima gde se pridržavanjem gore navedenih standarda zbog prirodnog nagiba parcele dovodi do ekonomski neopravdanog korišćenja iste. U tom slučaju: maks. dužina fasade koja može biti na manjoj udaljenosti od propisane udaljenosti objekta do saobraćajnice je maks. 1/3 širine parcele ka putu.

Minimalna udaljenost objekta od bočne granice parcele (fasada bez otvora):


veličina parcele <16.000 m²: 10,0 m.

Minimalna udaljenost fasade sa prozorskim otvorima od bočne granice parcele:

veličina parcele <16.000 m²: 15,0 m.

Minimalna udaljenost spoljašnjih terasa i bazena od granice parcele:

veličina parcele <16.000 m²: 10,0 m.



8. PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGOĐA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA

Uslovi i mjere zaštite od zemljotresa

Preporuke za projektovanje objekata aseizmičnih konstrukcija:

Mogu se graditi objekti različite spratnosti uz pravilan (optimalan) izbor konstruktivnih sistema i materijala.

- Horizontalni gabarit objekta u osnovi treba da ima pravilnu geometrijsku formu, koja je simetrična u odnosu na glavne ose objekta, npr. pravougaona, kvadratna i sl..
- Izbor i kvalitet materijala i način izvođenja objekta od bitnog su značaja za sigurnost i ponašanje objekta, izloženih seizmičkom dejstvu.
- Admirano-betonske i čelične konstrukcije posjeduju visoku seizmičku otpornost. Pored ramovskih admirano-betonskih konstrukcija može biti primjenjena izgradnja objekata ramovskih konstruktivnih sistema ojačanih sa admirano-betonskim dijafragmama (jezgrima), kao i konstrukcija sa admirano-betonskim platnima. Ove konstrukcije su naročito ekonomične za visine objekata do 15 spratova.
- Kod zidanih konstrukcija preporučuje se primjena zidanja, ojačanog horizontalnim i vertikalnim serklažima i admirane konstrukcije različitog tipa. Obično zidanje, samo sa horizontalnim i vertikalnim serklažima treba primjenjivati za objekte manjeg značaja i manje visine (do 2 sprata visine).
- Kod projektovanja konstrukcija temelja prednost imaju one konstrukcije koje sprečavaju klizanja u kontaktu sa tлом i pojavu neravnomjernih slijeganja. Opterećenje koje se prenosi preko temeljne konstrukcije na tlo mora da bude homogeno raspoređeno po cijeloj kontaktnoj površini. Treba obezbjediti dovoljnu krutost temeljne konstrukcije, a posebno na spojevima temeljnih greda sa stubovima konstrukcije.

U cilju zaštite od zemljotresa, postupiti u skladu sa odredbama Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima („Službeni list SFRJ“, br. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 i 52/90).

Smjernice za aseizmičko projektovanje

Na osnovu opštih principa projektovanja aseizmičkih konstrukcija preporučuje se sledeće:

- na predmetnom području moguća je gradnja objekata različite spratnosti uz primjenu svih standardnih građevinskih materijala za konstrukcije i oblikovanje objekata.
- mogu biti zastupljeni najrazličitiji konstruktivni sistemi.
- kod zidnih konstrukcija preporučuje se primjena zidarije, ojačane sa horizontalnim serklažima i admirane zidarije različitog tipa.
- pored ramovskih admirano-betonskih konstrukcija može biti primjenjena izgradnja objekta ramovskih konstruktivnih sistema ojačanih sa admirano-betonskim dijafragmama (jezgrima), kao i konstrukcija sa admirano-betonskim platnima.
- kod primjene prefabrikovanih admirano-betonskih konstrukcija preporučuje se primjena monolitnih veza između elemenata konstrukcije.
- preporučuje se primjena dovoljno krutih medjuspratnih konstrukcija u oba ortogonalna pravca, koje treba da obezbijede distribuciju seizmičkih sila u elementima konstrukcije prema njihovim deformacionim karakteristikama.
- moguća je primjena najrazlicitijih materijala i elemenata za ispunu. Prednost imaju lage prefabrikovane ispune, koje bitno ne utiču na ponašanje osnovnog konstruktivnog sistema. Ukoliko se primjenjuje kruta i masivna ispuna (opeka ili blokovi najrazlicitijeg tipa) treba uzeti u obzir uticaj ispune na osnovni konstruktivni sistem.

Projektovanje temelja konstrukcije objekta za dejstvo osnovnih opterećenja treba zasnovati na sledećim načelima:

- temelje konstrukcije treba projektovati tako da se za dejstvo osnovnog opterećenja izbjegnu diferencijalna slijeganja;
- temelje objekta treba izvoditi na dobrom tlu;
- temeljenja djelova konstrukcije ne izvode se na tlu, koje se po karakteristikama razlikuje značajno od tla na kome je izvršeno temeljenje ostalog dijela konstrukcije.

Ako to nije moguće, objekat treba razdvojiti na konstruktivne jedinice prema uslovima tla.

- primjenu dva ili više načina temeljenja na istom objektu izbjegavati, osim ako se svaki način temeljenja primjenjuje pojedinačno po konstruktivnim jedinicama.
- opterećenje koje se prenosi preko temeljne konstrukcije na tlo mora da bude homogeno raspoređeno po cijeloj konstruktivnoj površini.
- treba obezbijediti dovoljnu krutost temeljne konstrukcije, a posebno na spojevima temeljnih greda sa stubovima konstrukcije.
- prije početka projektovanja neophodno je uraditi geomehaničko ispitivanje tla.

Zaštita od požara

Širenje požarnih oluja na izgradjenim dijelovima sprječava se zaštitnim koridorima zelenila. Preventivna mjeru zaštite od požara je postavljanje objekata na što većem međusobnom rastojanju kako bi se sprečilo prenošenje požara a što je ovim planom i predviđeno.

Takođe, obavezno je planirati i obezbediti prilaz vatrogasnih vozila objektu.

Izgradjeni dijelovi razmatranog prostora moraju biti opremljeni funkcionalnom hidrantskom mrežom koja će omogućiti efikasnu zaštitu, odnosno gašenje nastalih požara.

Planirani objekat mora biti pokriven spoljnom hidrantskom mrežom regulisanom na nivo kompleksa u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara („Službeni list SFRJ“ broj 30/91).

U cilju zaštite od požara postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju.

Prilikom izrade investiciono-tehničke dokumentacije obavezno je uraditi Elaborat zaštite od požara, planove zaštite i spašavanja a na šta je potrebo pribaviti odgovarajuća mišljenja i saglasnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju.

Osnovna mjeru civilne zaštite je izgradnja skloništa u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju skloništa („Službeni list CG“, broj 44/08).

Da bi se povredivost prostora svela na najmanju moguću mjeru, pri organizaciji prostora naročita pažnja je posvećena:

- smanjenju obima i stepena razaranja uslijed elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti;
- smanjenju obima ruševina i stepenu zakrčenosti od rušenja;
- povećanju prohodnosti poslije razaranja za evakuaciju stanovništva i sl.;
- sprječavanju zagađivanja tla, površinskih i podzemnih voda;
- izdvajanju i stavljanju izvorišta vode pod poseban režim;
- osiguranju alternativnih izvora energije;
- stavljanju pod zaštitu ugroženog poljoprivrednog zemljišta, posebno zaštita najkvalitetnijeg poljoprivrednog zemljišta i šuma;
- izbjegavanju prevelikih koncentracija stambene izgradnje;
- ravnomernom rasporedjivanju stanovništva na način da se osigura korišćenje ukupnog prostora;
- razmještanju svih funkcija u prostoru na način da se putovanje stan-objekt društvenog standarda svedu na najmanju mjeru;
- osiguranje odgovarajuće organizacije saobraćaja;
- polaganju trasa i objekata vodoprivrednih sistema (vodosnabdijevanje i odvodnja);

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ povećanju izgradnje društvenih socijalnih i zdravstvenih ustanova i snabdjevačkih centara, koji mogu preuzeti funkciju razorenih objekata; ▪ planiranju mreže skloništa i drugih zaštitnih objekata; ▪ osiguranje prilaza vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći do svakog objekta; ▪ osiguranje dovoljnih količina vode za zaštitu od požara. <p>Kako su štete od elementarnih nepogoda po karakteru slične ratnim katastrofama, ciljevi i mjere zaštite su delimično identični.</p> <p>U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju („Službeni list CG“, br. 13/07, 5/8 i 32/11) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda („Službeni list RCG“, broj 06/93).</p>
--	--

9 USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Analiza uticaja izgradnje planiranih objekata i infrastrukture na životnu sredinu pokazuje da se svi efekti ispoljavaju u okviru tri osnovna vida uticaja. Prvi vid predstavljaju uticaji koji se javljaju kao posljedica građenja objekta i koji po svojoj prirodi nijesu trajnog karaktera. Posljedice u fazi gradnje su prisustvo ljudi i mašina kao i tehnologije i organizacije izvođenja radova. Po pravilu negativne posljedice će se javiti kao rezultat iskopa/deponovanja, transporta i ugrađivanja građevinskog materijala, kao i trajnog ili privremenog zauzimanja prostora i svih aktivnosti koje su u vezi sa tim. Uticaji na životnu sredinu koji se javljaju kao posljedica ko-egzistencije izgrađenih objekata i njihove eksploatacije kroz vrijeme imaju uglavnom trajni karakter, i kao takvi sigurno da predstavljaju uticaje koji su posebno interesantni sa stanovišta odnosa izgrađenih objekata i životne sredine. Identifikovani su uticaji od planiranih objekata koji treba da budu riješeni adekvatnim projektnim rješenjima za svaki pojedinačni objekat, kako pri planiranju (u svim fazama izrade projektne dokumentacije) tako i u toku samog građenja. Imajući u vidu značajne uticaje projekta na životnu sredinu tokom faze pripreme, građenja i korištenja planiranih objekata izdvojene su mјere za monitoring pojedinih segmenata životne sredine, na koje se očekuju značajniji uticaji tokom građenja i korišćenja planiranih objekata, a koji nijesu do sada obuhvaćeni u postojećim programima monitoringa životne sredine. Predviđeno je utvrđivanje „nultog stanja“ u postupku Procjene uticaja na životnu sredinu za pojedinačne ili grupne objekte. S obzirom da će predloženi projekat imati određene posljedice na životnu sredinu predloženo je da se obezbjedi:

- Odgovarajući monitoring (praćenje stanja) posebno onih elemenata životne sredine koji nemaju odgovarajuću pokrivenost podacima o pojedinim segmentima životne sredine i/ili nemaju odgovajajuće referentne lokacije u nacionalnom Programu monitoringa životne sredine. S tim u vezi predložena su poboljšanja koja treba integrisati u nacionalni Program monitoringa životne sredine kako bi se obezbjedilo proširivanje postojeće mreže mjernih mјesta i praćenje parametara / indikatora stanja za sledeće elemente životne sredine koji su u vezi sa pritiscima na životnu sredinu
- Utvrđivanje „nultog stanja“ životne sredine prije početka gradnje planiranih objekata, kao uslov u postupku obezbjeđenje ekološke saglasnosti na Elaborat Procjene uticaja zahvata na životnu sredinu

Rezimirajući uticaje Plana na životnu sredinu i elemente održivog razvoja može se konstatovati da će predloženi obim zahvata i intervencija u predmetnom prostoru imati određene negativne uticaje na životnu sredinu, naročito na prirodna obalna staništa i biodiverzitet, kako zbog izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih objekata tako i zbog

njihovog iskorišćavanja. Negativni uticaji koje je moguće očekivati realizacijom planskih rješenja su ipak ograničenog intenziteta i prostornih razmjera. To su, prije svega, planska rješenja vezana za izgradnju novih smještajnih i turističkih kapaciteta, standardne marine, saobraćajnica i drugih Planom predviđenih sardžaja. Da bi se ovakvi uticaji sveli u okvire koji neće opteretiti ukupni kapacitet prostora, potrebno je sprovoditi mjere za sprečavanje i ograničavanje negativnih uticaja na životnu sredinu.

Za smanjenje i eliminisanje negativnih uticaja na životnu sredinu od izgradnje planiranih objekata i obavljanja predloženih aktivnosti primjenjivaće se (i) mjere zaštite životne sredine propisane ovom SPU LSL, zatim (ii) monitoring i utvrđivanje „nultog stanja životne sredine, kao i (iii) sprovođenje odgovarajućih procedura prije početka gradnje objekata (obezbjedjenje ekološke i drugih saglasnosti) i (iv) inspekcijska kontrola u toku iskorišćavanja tih objekata i obavljanja planiranih aktivnosti.

10 USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE

Zelenilo u okviru vila podrazumjeva uređenje slobodnih površina oko objekata po principu prednjeg dvorišta u funkciji okućnice i zadnjeg dvorišta u funkciji vrta ili prednjeg dvorišta u funkciji odmorišta. Dvorište treba da prate elementi popločanja, pižuli i nadkrivena pergola vrtno - arhitektonske elemente (staze, pergola, skulptura, vrtno osvetljenje), povrtnjak, dio sa začinskim biljem, bazen. U zadnjem dvorištu su mogući zasadi agruma, maslina itd. Za ozelenjavanje koristiti visokodekorativne sadnice različitog kolorita i fenofaza cvjetanja. Živu ogradu formirati kao tampon između susjednih vila i kao izolaciju od saobraćajnice. Niže gusto sađeno žbunje pokriva otvorene prostore voćnjaka, koji se formiraju u zadnjem dvorištu. Teren koji je u padu formirati kao terasaste vrtove sa kamenim podzidima. Poduzne staze treba da prate izohipse, a poprečne se rješavaju u vidu stepenica od kamena. Upotrebljavati vertikalno ozelenjavanje.


Ekološke prednosti vertikalnog ozelenjavanja i zelenila terasa:

- efekti proizvodnje i isparavanja vode poboljšavaju mikroklimu: isparavanje vode kontroliše temperatura vazduha, dok kiseonik prečišćava zagađeni vazduh;
- biljke zadržavaju prašinu;
- predstavljaju ugodan, umirujući prizor i izazivaju osjećaj prijateljnosti, omešavaju izgled pojedinih građevina i uljepšavaju gradski pejzaž;
- obezbjeđuje se dodatni životni prostor biljkama i životinjama;
- proširuju se mogućnosti odmora i rekreacije stanovništva.


Smjernice za ozelenjavanje :

- kompoziciju vrta stilski uskladiti sa arhitekturom objekta;
- pri odabiru zasada voditi računa o uslovima sredine, dimenzijama, boji, oblicima;
- vrt oplemeniti malim vrtno-arhitektonskim elementima – skulpture, fontane, osvjetljenje, pergole, cvjetnjaci;
- za izradu staza i stepenica koristiti lokalne vrste kamenja;
- predvrt urediti reprezentativno sa mogućnosti formiranja parkinga;
- u zadnjem vrtu moguće formirati voćnjak, povrtnjak, dio sa začinskim biljem;
- razdvajanja parcela i izolacije od saobraćajnica postojećom vegetacijom – makijom ili podizanjem zasada flornog sastava kao makija. Ako je potrebno ogradijanje između parcela radi veće bezbjednosti, to je moguće uraditi samo metalnom žičanom ogradom uklopljenom u pejzaž;
- na jugozapadnom dijelu parcela br UPT03 – UPT06 i UPT17 – UPT28 od ivice ka unutrašnjosti parcele u pojasu širine 20m obavezno očuvati makiju kao tampon zelenila;

- za zasjenu koristiti pergolu sa dekorativnim puzavicama ;
- mogućnost formiranja bazena.



Primjer uređenja vila



živa ograda



Predlog vrsta:

ŽIVA OGRADA: *Pistacia lentiscus, Laurus nobilis,*

STABLA: *Ceratonia siliqua, Albizia julibrissin, Bauhinia variegata, Schinus molle, Delonix regia, Lagerstroemia indica, Eriobotrya japonica (mušmula), Quercus coccifera, Quercus ilex, Quercus pubescens, Acacia species, Cedrus species, Platanus orientalis*


PERENE: *Rosmarinus officinalis, Lavandula angustifolia, Ficus pumila*

PUZAVICE: *Bougainvillea, Wisteria, Parthenocissus, Jasminum, Vitis*

ŽBUNJE I PERENE: *Pistacia vera, Nerium oleander, Pittosporum tobira, Viburnum tinus, Buddleja, Osmanthus heterophyllus Euphorbia dendroides, Gazania, Tropaeolum majus, Eriocephalus, Phyllica plumosa, Callistemon citrinus, Erysimum, Lavatera, Lavandula, Ceanothus, Myrtus communis, Osmanthus x burkwoodii*

VOĆKE: *Arbutus unedo, Prunus dulcis, Olea europaea, Citrus limon, Citrus reticulata, Cydonia oblonga, Punica granata*

ZĀČINSKO BILJE: *Mediteransko bilje (Ruzmarin, Origano, Bosiljak, Manžuran, Žalfija...)*



USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE

Na prostoru Plana nema registrovanih spomenika prirode kao ni registrovanih kulturnih dobara.

Smještajne jedinice i vile turističkog kompleksa gabaritima i volumenima treba da prate konfiguraciju terena. Replicirajući elemente tradicionalne arhitekture svojim izgledom treba da oslikavaju savremenost rješenja.

Kada se radi o arhitektonici novih zgrada osnovni principi su :

- Zgrade su autentične fizionomije i arhitektonskog izraza (krovovi, vijenci, balkoni, plastika vrata i prozora i sl.).
- Objekti su slični, ujednačene spratnosti, razlika se pojavljuje u visini samo kao posljedica praćenja konfiguracije terena.

Detaljne arhitektonske mjere mogu biti sljedeće:

- horizontalni gabarit da prepozna izvorni trakt širine 6,5m sa krovom na dvije vode, a prošireni do 12,0m sa rješenjem krova na četiri vode ili na način da se izvrši uklapanje u sljemenu;
- krovni vijenac je bez ili vrlo jednostavne profilacije sa visećim krovnim olukom i pruža se u kontinuitetu u ukupnoj dužini fasade;
- krovni pokrivač je od kanalice;
- osvetljenje etaže potkrovija moguće je isključivo ležećim krovnim prozorima, isključena je mogućnost formiranja krovnih otvora tipa „badža“, „viđenica“ ili lukjerni;
- balkon kao stilski element se može javiti isključivo u nivou etaže prvog sprata, isključena je mogućnost njegovog formiranja u nivou potkrovija; širine cca 1,3m i pruža se u dužini cca 2,0m (isključena je mogućnost formiranja balkona s kraja na kraj fasada). Ograda je metalna jednostavne profilacije (isključena je upotreba pseudo stilskih elemenata balustrera);
- pozicije i proporcije prozorskih otvora treba da su u skladu sa tradicionalnim rješenjem – vertikalni pravougaoni otvori uokvireni kamenim pragovima;
- stolarija je dvokrilna sa karakterističnom horizontalnom podjelom u zavisnosti od proporcije otvora;
- obrada fasada može biti fugovanjem ako je tehnika zidanja u kamenu, moguća je i obrada malterisanjem i bojenje svjetlog pastelnog tona.

Prilikom izgradnje novih objekata, neophodno je poštovati odredbe čl. 87 i 88 Zakona o zaštiti kulturnih dobara („Službeni list CG“ broj 49/10), koje se odnose na slučajna otkrića - nalaze od arheološkog značaja. Ukoliko se prilikom izvođenja radova najde na arheološke ostatke, sve radove treba obustaviti i o tome obavjestiti Ministarstvo kulture i Upravu za zaštitu kulturnih dobara, kako bi se preduzele sve neophodne mјere za njihovu zaštitu.

Mjere zaštite prirodnih vrijednosti odnose se na očuvanje prirodnog ekosistema naselja i podrazumijevaju: primjenu planskog dokumenta, formiranje svih kategorija naseljskog zelenila i zaštitnog zelenila duž saobraćajnica, oko komunalnih objekata i ostalim površinama u skladu sa propisanim uslovima u fazi pejzažne arhitekture ovog plana, i u svemu prema uslovima datim u planskom rešenju. Osim navedenog, treba težiti očuvanju zatečenog biljnog i životinjskog svijeta, prirodnih karakteristika terena, vizura i ostalog što ovaj ambijent čini posebnim.

Dozvoljeno je: unošenje samo autohtonih vrsta biljaka i životinja u cilju poboljšanja struktura

životnih zajednica, upuštanje vode propisanog kvaliteta u more, zaštita obale od ambrozije i erozije, sportsko rekreativne i turističko-ugostiteljske aktivnosti, održavanje i uređivanje zelenih površina (plaža, parkova,drvoreda, rekreativnih površina i sl.) Zabranjeno je: upuštanje zagađenih otpadnih voda u more, unošenje alohtonih biljaka i životinja, otvaranje divljih plaža, neplansko uklanjanje vegetacije, kretanje vozila izvan za to predviđenih staza, uništavanje i uznemiravanje prostora posebno u reproduktivnom ciklusu određenih grupa životinja.

12 USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM

Kretanje lica sa posebnim potrebama omogućiti projektovanjem oborenih ivičnjaka na mjestu pješačkih prelaza, kao i povezivanjem rampom denivelisanih prostora, obezbjeđenjem dovoljne širine, bezbjednih nagiba i odgovarajućom obradom površina. Potrebno je omogućiti pristup lica sa posebnim potrebama u sve objekte i djelove objekata koji svojom funkcijom podrazumjevaju javni pristup. Kroz objekte i djelove objekata u kojima je omogućen rad licima sa posebnim potrebama neophodno je obezbjediti nesmetano kretanje kolica, pristup u odgovarajuće dimenzionisane liftove i sanitарne prostorije.

13 USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA

Dozvoljena je izgradnja bazena i pomoćnog objekta uz bazen (za smještaj neophodne tehnike i vrtnog mobilijara) – kada je teren u zoni bazena strm ovi objekti treba da budu zidani u vidu suterenskih ili podrumskih objekata sa eventualno jednom vidljivom fasadom. Ukoliko teren u zoni oko bazena ravan, ovi objekti mogu biti i nadzemni (1 etaža) ali samo u zonama iznad 70m od obale.

Nije dozvoljena izgradnja pomoćnih objekata na parceli kao skladišnih ili servisnih prostora već oni treba da budu smešteni u podrumskim ili suterenskim prostorima.

14 USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTIČU NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA

Nisu definisani.

15 USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTIČU NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU

16 MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA

17 USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU

17.2. Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu

Sastavni dio uslova su uslovi za priključak na elektroenergetsку infrastrukturu.

17.2. Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu


Sastavni dio uslova su uslovi za priključak na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu.

17.3. Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu

Pristup objektu obezbijeđen je preko planom predviđene saobrćajnice "B2" (prilog Plan saobraćaja, list br.07a).

17.4. Ostali infrastrukturni uslovi

18	POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA																		
	<p>Rije izrade projektne dokumentacije preporuka investitoru je da izradi Projekat geoloških istraživanja tla za predmetnu lokaciju i elaborat o rezultatima izvršenih geoloških istraživanja.</p> <p>Sve proračune seizmičke stabilnosti zasnovati na posebno izrađenim podacima mikroseizmičke rejonizacije. Područje Kavča odnosno područje opštine Kotora se nalazi u IX zoni seizmičkog ineziteta po MCS.</p> <p>Projekat konstrukcije prilagoditi arhitektonskom rješenju uz pridržavanje važećih propisa i pravilnika: Pravilnik o opterećenju zgrada PBAB 87 ("Službeni list SFRJ", broj 11/87) i Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima ("Službeni list SFRJ", broj 31/81, 21/88 i 52/90).</p> <p>Za potrebe proračuna koristiti podatke Hidrometeorološkog zavoda o klimatskim i hidrološkim karakteristikama u zoni predmetne lokacije.</p>																		
19	POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA																		
20	URBANISTIČKO – TEHNIČKI USLOVI ZA ZGRADE SADRŽE I URBANISTIČKE PARAMETRE																		
	<table border="1"> <tr> <td>Oznaka urbanističke parcele</td><td>UPT 22</td></tr> <tr> <td>Površina urbanističke parcele</td><td>5.447 m²</td></tr> <tr> <td>Maksimalni indeks zauzetosti</td><td>0,06</td></tr> <tr> <td>Maksimalni indeks izgrađenosti</td><td>0,10</td></tr> <tr> <td>Bruto građevinska površina objekta (max BGP)</td><td>560,0 m²</td></tr> <tr> <td>Maksimalna spratnost objekata</td><td>Su+P+1</td></tr> <tr> <td>Maksimalna visinska kota objekta</td><td>visina sprata 4,0>5,0m</td></tr> <tr> <td>Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila</td><td>Parkiranje je predviđeno u sklopu parcele, min 2 PM po parceli/vili.</td></tr> <tr> <td>Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja</td><td> <p>Fasade projektovati po uzoru i u skladu sa principima lokalne tradicionalne arhitekture primorskih vila.</p> <p>Dozvoljena je upotrebe sledećih fasadnih materijala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>prirodni kamen</u>: lokalni ili regionalni krečnjak (primarni proizvodi: Višočica ili Maljat) <ul style="list-style-type: none"> -minimalne dimenzije kamenih ploča 20/20cm a maksimalne veličine 40/60cm -geometrija ploča: od nepravilno slomljenih do sječenih, -debljina materijala minimalno 12-15cm, -nije dozvoljena upotreba kamennih ploča za oblaganje gde je debljina ploče <10cm -površina kamenja: od slomljene do uglačan, nisu dozvoljene polirane površine -spojeve kamenja raditi malterom • <u>gips</u>: krečnjačko-cementni gips, debljine >2,5 cm <ul style="list-style-type: none"> - dozvoljene su izglačane ili glatke površine </td></tr> </table>	Oznaka urbanističke parcele	UPT 22	Površina urbanističke parcele	5.447 m²	Maksimalni indeks zauzetosti	0,06	Maksimalni indeks izgrađenosti	0,10	Bruto građevinska površina objekta (max BGP)	560,0 m²	Maksimalna spratnost objekata	Su+P+1	Maksimalna visinska kota objekta	visina sprata 4,0>5,0m	Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila	Parkiranje je predviđeno u sklopu parcele, min 2 PM po parceli/vili.	Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja	<p>Fasade projektovati po uzoru i u skladu sa principima lokalne tradicionalne arhitekture primorskih vila.</p> <p>Dozvoljena je upotrebe sledećih fasadnih materijala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>prirodni kamen</u>: lokalni ili regionalni krečnjak (primarni proizvodi: Višočica ili Maljat) <ul style="list-style-type: none"> -minimalne dimenzije kamenih ploča 20/20cm a maksimalne veličine 40/60cm -geometrija ploča: od nepravilno slomljenih do sječenih, -debljina materijala minimalno 12-15cm, -nije dozvoljena upotreba kamennih ploča za oblaganje gde je debljina ploče <10cm -površina kamenja: od slomljene do uglačan, nisu dozvoljene polirane površine -spojeve kamenja raditi malterom • <u>gips</u>: krečnjačko-cementni gips, debljine >2,5 cm <ul style="list-style-type: none"> - dozvoljene su izglačane ili glatke površine
Oznaka urbanističke parcele	UPT 22																		
Površina urbanističke parcele	5.447 m²																		
Maksimalni indeks zauzetosti	0,06																		
Maksimalni indeks izgrađenosti	0,10																		
Bruto građevinska površina objekta (max BGP)	560,0 m²																		
Maksimalna spratnost objekata	Su+P+1																		
Maksimalna visinska kota objekta	visina sprata 4,0>5,0m																		
Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila	Parkiranje je predviđeno u sklopu parcele, min 2 PM po parceli/vili.																		
Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja	<p>Fasade projektovati po uzoru i u skladu sa principima lokalne tradicionalne arhitekture primorskih vila.</p> <p>Dozvoljena je upotrebe sledećih fasadnih materijala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>prirodni kamen</u>: lokalni ili regionalni krečnjak (primarni proizvodi: Višočica ili Maljat) <ul style="list-style-type: none"> -minimalne dimenzije kamenih ploča 20/20cm a maksimalne veličine 40/60cm -geometrija ploča: od nepravilno slomljenih do sječenih, -debljina materijala minimalno 12-15cm, -nije dozvoljena upotreba kamennih ploča za oblaganje gde je debljina ploče <10cm -površina kamenja: od slomljene do uglačan, nisu dozvoljene polirane površine -spojeve kamenja raditi malterom • <u>gips</u>: krečnjačko-cementni gips, debljine >2,5 cm <ul style="list-style-type: none"> - dozvoljene su izglačane ili glatke površine 																		



- dozvoljene boje: svijetli prirodni zemljani tonovi




Primjeri završne obrade i boja kamena

- nije dozvoljena upotreba sistema za termoizolaciju sa sintetičkim gipsanim materijalima

Struktura fasada:

- koristiti vijence i cokle kao elemente za strukturiranje fasade
- dozvoljeni materijali za primenu na ovim elementima: prirodni kamen (regionalni krečnjak, dolomiti), neofarbani nezaštićeni beton

Strukturiranje fasade



PROZORI, VRATA I DRUGI OTVORI

- proporcija otvora treba da slijedi tradicionalne uzore tj da bude pravougaona-uspravna sa odnosom strana 1:1 do 1:3
- maksimalni odnos između otvorenih i zatvorenih površina fasade:(razmjera površine otvora/ukupne površine fasade u procentima)
 - vile: <30%,
 - za zimske bašte 80%
 - za servisne objekte <20%,
- preporučuje se drvno kao materijal za okvire otvora (hrast, borovina)
 - koristiti prirodne metode zaštite drveta
 - boje okvira: tamno siva do boje antracita, metalni elementi treba da budu od specijalno obrađenog metala - „burnished metal“.
- nije dozvoljena upotreba stolarije od sintetičkih materijala




- stakla na prozorima ili drugim elementima moraju biti neutralno obojena bez vidljivog bojenja ili premaza
- za sims, prozorki okvir, dovratnik i nadvratnik dozvoljena je upotrebe prirodnog kamenja regionalni krečnjak ili dolomiti;
- širina prozorskih okvira i dovratnika treba da bude 12cm - 24cm i usklađena sa veličinom otvora i volumenom objekta.
- ventilacioni otvori ne smiju biti vidljivi na fasadi:
- kao zaštitu objekata od sunca koristiti drvene žaluzine i platnene zastore
 - žaluzine mogu biti rolo, klizne ili sklopive; žaluzine mogu biti vidljive na fasadi samo kada su u zatvorenom položaju; materijali: obložene drvetom ili obojene u tamne prirodne boje ili nezaštićene;
 - platneni zastori za zaštitu od sunca treba da budu napravljeni od tkanine (ili sličnih sintetičkih proizvoda), preporučene boje: raspon od prirodne bijele do svjetlo sive
- nije dozvoljena upotreba sintetičkih materijala za prozore i vrata
- nije dozvoljena upotreba metalnih roletnih
- nije dozvoljena upotreba vidljivih metalnih rešetki na otvorima

ELEMENTI ARHITEKTURE

- dozvoljena je upotreba elemenata tradicionalne arhitekture kao što su balkoni, balustrade, parapeti, pergole, lođe:
 - materijali koje treba koristiti za ove elemente: prirodni kamen usklađen sa fasadnim kamenom i neofarbani nezaštićeni beton;
 - vidljivi metalni djelovi mogu se koristiti za ogradu, balustrade i moraju biti obojeni u boju antracita ili biti od specijalno obrađenog „burnished“ metala.
- nije dozvoljena upotreba nerđajućeg čelika

Stubovi pergola i balustrada - primeri




KROV

- preporučuje se izgradnja kosih krovova, a dozvoljena je izgradnja i ravnih krovova
- kosi krovovi treba da prate tradicionalne forme i jednostavnu krovnu geometriju – krovovi na dvije ili četiri vode.
- nagibi krovnih ravnih:
 - između 25-30° za glavne krovne površine i 35-40° za manje krovne površine;
- nije dozvoljeno formiranje korisnog tavanskog prostora
- krovni pokrivači - materijali:
 - tradicionalni i lokalni krovni materijali, crijevi
 - veličina crijeva ne veća od 55/55cm – 45/60cm; boje: prirodni zemljani tonovi, sivi tonovi
 - upotreba solarnih panela je dozvoljena jedino ako se koriste kao krovni pokrivač
 - nije dozvoljena upotreba metalnih krovnih pokrivača
 - kod ravnih, neprohodnih krovova nisu dozvoljene vidljive folije, bitumen ili metalni pokrivni elementi.
- odvođenje vode: nije dozvoljeno ostavljanje vidljivih oluka i slivnika na fasadama
- dimnjaci i ventilacioni otvori se mogu graditi po potrebi; materijali od kojih se izrađuju su prirodni kamen ili beton a u skladu sa fasadnim materijalom; njihova visina iznad sljemena treba da bude <1,5 m
- nije dozvoljeno postavljanje satelitskih antena ili drugih tehničkih uređaja vidljivih na krovovima i fasadama
 - dozvoljene su krovne terase
 - kao krovni materijal u tom slučaju koristiti: prirodni kamen ili betonske ploče;
 - dozvoljena je upotreba elemenata kao što su balustrade, pergole a prema pravilima gardoženja datim u poglaviju Elementi arhitekture
- maksimalna visina sljemena:
 - da bi se izbjegle disproporcije u veličini objekata, visina krova je definisana na sledeći način:
 - za 1-spratne objekte - visina krova je jednaka 1/3 ukupne visine zgrade

- za 2-spratne objekte - visina krova je jednaka 1/4 ukupne visine zgrade


Nagib krovnih ravni i visina krova



Uslovi za unapređenje energetske efikasnosti

Koristeći decentralizovani pristup, na svakoj parceli će se koristiti geotermalna energija u kombinaciji sa topotnom pumpom da bi se obezbijedilo grijanje i hlađenje potrebno za klimatizovanje vazduha i vlaženje istog, kao i za zagrijevanje tople vode. Slabo zaprljane otpadne vode (sive vode) će se reciklirati i dodavati sakupljenim atmosferskim vodama i prvenstveno koristiti za navodnjavanje vanjskih djelova kompleksa, što će značajno poboljšati mikro-klimatske uslove i doprinijeti ličnom osjećaju blagostanja. Samo će se jako zaprljane "crne vode" odvoditi u javni kanalizacioni sistem.

Glavni elementi energetskog koncepta su generisanje energije putem fotonaponskih modula na svim krovovima na lokaciji i skladištenje energije pomoću pumpnog postrojenja za skladištenje energije. "Medijum" koji je potreban za skladištenje, voda, potiče iz sakupljenih atmosferskih i recikliranih sivih voda. Višak energije proizведен naročito tokom dana se koristi za pumpanje vode iz donjeg rezervoara za vodu, koji se nalazi na nadmorskoj visini mora, do gornjeg skladišnog bazena koji se nalazi na 100 metara nadmorske visine. Stopa isparavanja na bazenu, koja iznosi 5000 m² u području, će se smanjiti pomoću vegetacije koja obezbeđuje zaklon i hlad.

22	OBRAĐIVACI URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA:	
	<p>SAMOSTALNA SAVJETNICA I,  <i>Dušanka Petrović, dipl.ing.grad.</i></p>	<p>SAMOSTALNA SAVJETNICA I,  <i>Tijana Čađenović, dipl.prav.</i></p>
23	OVLAŠCENO SLUŽBENO LICE:	<p>PRESJEDNIK OPŠTINE KOTOR,  <i>Željko Aprcović, dipl.prav.</i></p>
24	M.P. 	potpis ovlašćenog službenog lica
25	PRILOZI:	<ul style="list-style-type: none"> - Grafički prilozi iz planskog dokumenta - Tehnički uslovi u skladu sa posebnim propisom - List nepokretnosti i kopija katastarskog plana <ul style="list-style-type: none"> -Sintezni prikaz palniranih sadaržaja R 1: 2 500 -Plan namjene površina R 1: 2 500 -Plan parcelacije, regulacije i nivелације R 1: 2500 -Plan saobraćaja R 1:2500 -Plan pejzažnog uređenja R 1: 2 500 -Plan elektroenergetske infrastrukture R 1:2 500 -Plan elektronske infrastructure R 1: 2 500

IZMJENE I DOPUNE LOKALNE STUDIJE LOKACIJE

TRAŠTE

naručilac:
**MINISTARSTVO
ODRŽIVOG RAZVOJA
I TURIZMA**

obradivač:



PLAN, 2015



broj lista:


04

naziv lista:

SINTEZNI PRIKAZ PLANIRANIH SADRŽAJA

1 : 2500

razmjera:



LEGENDA

	granica plana
	granica i broj katastarske parcele
	granica i broj urbanističke parcele
	granica i broj parcele saobraćajnica

UREĐENJE TURISTIČKOG KOMPLEKSA BIGOVA BAY

	ilustrativni prikaz objekata u turističkom naselju Bigova Bay
	slobodne i ozelenjene površine uz objekte
	zona očuvanja autentičnog prirodnog pejzaža (makija)
SAOBRĀJAJ	
	postojeći lokalni put
	novi pristupni put do turističkog kompleksa Bigova Bay
	glavni(javni) pristupni put u turističkom naselju
	pristupni putevi
	interne saobraćajnice unutar kompleksa hotela
	pešačke staze
	lungo mare
	sletište za helikoptere (u okviru "Landscape Park Hotela")
	vjerska arhitektura, crkva Sv. Nikole
	TS 35/10 kV 2x4 MVA "Bigovo"
	planirani 35 kV kabl
	postrojenje za prečišć. otp. voda
	rezervoar
	vodovodna pumpna stanica
	planirana fekalna kanalizacija
	planirana atmosferska kanalizacija
	planirani vodovod
	planirana RBS mobilne telefonije

IZMJENE I DOPUNE LOKALNI STUDIJ LOJACIJ


TRAŠTE

naručilac:
**MINISTARSTVO
ODRŽIVOG RAZVOJA
I TURIZMA**

obradivač:



PLAN, 2015



1 : 2500

razmjera:

broj lista:

05

naziv lista:


PLAN NAMJENE POVRŠINA

Uvala Bigova


Uvala Bigova




LEGENDA




granica plana




granica i broj katastarske parcele



granica i broj urbanističke parcele



granica i broj parcele saobraćajnica



predložena podparcelacija



površine za turizam



površine za pružanje usluge ishrane i pića - plažni klub



uređeno kupalište



stenovita obala - prirodno dobro u državnoj svojini



drumski saobraćaj



vodeni saobraćaj - marina



objekti elektroenergetske infrastrukture



objekti hidrotehničke infrastrukture



površine za pejzažno uređenje ograničene namene



površine za pejzažno uređenje javne namene



ilustrativni prikaz objekata unutar turističkog kompleksa

IZMJENE I DOPUNE LOKALNE STUDIJE LOKACIJE

TRAŠTE

naručilac:
**MINISTARSTVO
ODRŽIVOG RAZVOJA
I TURIZMA**

obradivač:



PLAN, 2015



broj lista:

06


naziv lista:

**PLAN PARCELACIJE, REGULACIJE I
NIVELACIJE**


1 : 1000

razmjera:


ZONA "LANDSCAPE PARK" HOTEL




LEGENDA




granica plana




granica i broj katastarske parcele




granica i broj urbanističke parcele




granica i broj parcele saobraćajnica



predložena podparcelacija



planirana spratnost objekta



regulaciona linija



građevinska linija



zona očuvanja autentičnog prirodnog pejzaža (makija)



ilustrativni prikaz objekata unutar turističkog kompleksa

IZMJENE I DOPUNE LOKALNE STUDIJE LOKACIJE

TRAŠTE

naručilac:
**MINISTARSTVO
ODRŽIVOG RAZVOJA
I TURIZMA**

obradivač:



PLAN, 2015



1 : 2500


razmjera:

broj lista:


07a

naziv lista:


PLAN SAOBRAĆAJA




PRESJEK A-A




PRESJEK B1-B1



PRESJEK B2-B2




PRESJEK B4a-B4a




PRESJEK B-B




PRESJEK Ba-Ba




PRESJEK B4.1-B4.1




PRESJEK B3-B3




PRESJEK B4-B4




PRESJEK G-G




PRESJEK B4.2-B4.2




PRESJEK C-C




PRESJEK C1-C1




PRESJEK G2-G2




PRESJEK C2-C2




PRESJEK C3-C3




PRESJEK G1-G1




PRESJEK G'-G'




LEGENDA




granica plana




granica i broj katastarske parcele




granica i broj urbanističke parcele




osovina saobraćajnice




granica i broj parcele saobraćajnica




ivica interne saobraćajnice




predložena podparcelacija




oznaka tjemena krivine osovine




planirana spratnost objekta




oznaka koordinata osovine




ivica kolovoza




oznaka k-čnog pop. presjeka




ivica trotoara



projektovana nivelačiona kota



ivica pejzažnog uredenja



oznaka parkinga

IZMJENE I DOPUNE LOKALNE STUDIJE LOKACIJE

TRAŠTE


naručilac:

**MINISTARSTVO
ODRŽIVOG RAZVOJA
I TURIZMA**

obradivač:



PLAN, 2015



broj lista:

08

naziv lista:

PLAN PEJZAŽNOG UREĐENJA

1 : 2500


razmjera:

A high-contrast, black-and-white graphic image. It features a dense grid of horizontal and vertical lines. A large, roughly triangular or trapezoidal area in the center-right is filled with heavy diagonal hatching. A dashed rectangular border is positioned over the top-left section of the hatched area. The entire composition is tilted diagonally.


CE
KALEN HOTEL SA KANI KU KLUBOM
I DÉPANDANSIMA

I DEPANDANSIMA


LEGENDA




granica plana




granica i broj katastarske parcele



granica i broj urbanističke parcele




granica i broj parcele saobraćajnica




predložena podparcelacija

POVRŠINE ZA PEJZAŽNO UREĐENJE JAVNE NAMJENE



park - šuma



uređenje obale - lungo mare

POVRŠINE ZA PEJZAŽNO UREĐENJE OGRANIČENE NAMJENE



specijalizovani parkovi



zelenilo turističkih naselja




zelenilo za turizam - ugostiteljstvo

POVRŠINE ZA PEJZAŽNO UREĐENJE SPECIJALNE NAMJENE




zelenilo infrastrukture



linearno zelenilo




uređeno kupalište




stenovita obala - prirodno dobro u državnoj svojini



drumski saobraćaj



vodeni saobraćaj - marina



ilustrativni prikaz objekata unutar turističkog kompleksa



zona očuvanja autentičnog prirodnog pejzaža (makija)

IZMJENE I DOPUNE LOKALNE STUDIJE LOKACIJE

TRAŠTE

naručilac:

**MINISTARSTVO
ODRŽIVOG RAZVOJA
I TURIZMA**

obradivač:



PLAN, 2015

1 : 2500

razmjera:




broj lista:

10


naziv lista:

**PLAN ELEKTROENERGETSKE
INFRASTRUKTURE**


ZONA "LANDSCAPE PARK" HOTEL




LEGENDA




granica plana




granica i broj katastarske parcele



granica i broj urbanističke parcele




granica i broj parcele saobraćajnica



planirana transformatorska stanica



planirani elektrovod 35kV



planirani elektrovod 10kV

IZMJENE I DOPUNE LOKALNE STUDIJE LOKACIJE

TRAŠTE

**naručilac:
MINISTARSTVO
ODRŽIVOG RAZVOJA
I TURIZMA**

obradivač:



PLAN, 2015

1 : 2500

razmjera:


**PLAN ELEKTRONSKIE KOMUNIKACIONE
INFRASTRUKTURE**











broj lista:

11

naziv lista:



LEGENDA

-  **granica plana**
-  **granica i broj katastarske parcele**
-  **granica i broj urbanističke parcele**
-  **granica i broj parcele saobraćajnica**
-  **planirana RBS mobilne telefonije**
-  **planirana trasa za elektronske komunikacije
kablovska kanalizacija (TK vod)**
-  **planirano TK okno**
-  **broj-oznaka TK okna**
-  **broj cevi elektronske kablovske kanalizacije**

**UPRAVA ZA NEKRETNINE****PODRUČNA JEDINICA
KOTOR**

Broj: 106-956-13976/2019

Datum: 16.12.2019.

KO: GLAVATIČIĆI

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu SEKR.ZA URBANIZAM, GRAĐEVINARSTVO I PROSTORNO PLANIRANJE, BR. 0303-18472/19, KOTOR, za potrebe PLANIRANJE I IZGRADNJA izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 758 - PREPIS**Podaci o parcelama**

Broj Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
2809	280	14 17,18	17/10/2017	"PONTA"	Sume 4. klase DIOBA		5658	2.83
Ukupno							5658	2.83

Podaci o vlasniku ili nosiocu

Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Prava	Obim prava
2201963235022	BJELOBRKOVIC SANJA KOTOR ZLATNE NJIVE BB Dobrota	Svojina	1/1

Ne postoje tereti i ograničenja.

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).



Načelnik:
Miletić Veselin
MILETIĆ VESELIN, dipl.pravnik

CRNA GORA
UPRAVA ZA NEKRETNINE
PODRUČNA JEDINICA: KOTOR
Broj: 467-106-2565/19
Datum: 19.12.2019




Katastarska opština: GLAVATIČIĆI
Broj lista nepokretnosti:
Broj plana: 4
Parclla: 2809/280

KOPIJA PLANA

Razmjera 1: 2500

↑
S



4 690 250
6 558 000
6 559 000

4 690 250
6 558 000
6 559 000

IZVOD IZ DIGITALNOG PLANA
Obradio:

Ovjerava
Službeno lice:



Crna Gora
Opština Kotor
Sekretarijat za razvoj preduzetništva
komunalne poslove i saobraćaj

Stari grad 317
85330 Kotor, Crna Gora
tel. +382(0)32 325 865
fax. +382(0)32 325 865
privreda@kotor.me
www.kotor.me

Br: 1604-319/20-573

Kotor, 15.06.2020.godine

Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saboračaj Opštine Kotor, na osnovu čl. 114, 115 i 117. Zakona o vodama ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 027/07, "Službeni list Crne Gore", br. 073/10, 032/11, 047/11, 048/15, 052/16, 055/16, 002/17, 080/17, 084/18) i čl. 13. Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 046/19), rješavajući po zahtjevu Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje, u ime Bjelobrković Sanje za izgradnju objekta na kat par 2809/280 K.O. Glavatičići (UP 24), donosi:

RJEŠENJE

Utvrđuju se vodni uslovi za izgradnju objekata na kat par 2809/280 K.O. Glavatičići, koji glase:

Uraditi projekat kanalizacije tako da zadovoljava uslove iz čl. 3,4,5 Pravilnika o kvalitetu otpadnih voda i načinu njihovog ispuštanja u javnu kanalizaciju ili prirodni recipijent ("Sl. list RCG" br. 45/08, 9/10, 26/12, 52/12 i 59/13).

Obrázloženje

Sekretarijat za urbanizam,gradjevinarstvo i prostorno planiranje,obratio se ovom Sekretarijatu zahtjevom zavedenim pod UP/I br. 1604-319/20-573 od 05.06.2020. godine kojim traži da se utvrde vodni uslovi za izgradnju objekta na kat par 2809/280 K.O. Glavatičići sa ispunjenim uslovima iz dizpozitiva rešenja.

Uz zahtjev je priloženo Rješenje o UT uslovima Sekretarijata za urbanizam,gradjevinarstvo I stambenokomunalne poslove Opštine Kotor UP/I 0303-18472/19 od 20.05.2020. godine.

Na osnovu iznijetog i citiranih zakonskih propisa riješeno je kao u dispozitivu.


UPUTSTVO O PRAVNJ ZAŠTITI: Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba Glavnom administratoru Opštine Kotor u roku od 15 dana, sa dokazom o uplaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od 5,00 eura na žiro račun br. 530-9226777-87.

Žalba se podnosi neposredno ili preko ovog organa

DOSTAVLJENO:

- 1.INVESTITORU
- 2.Vodnoj knizi
- 3.Arhivi

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE



LSL TRASTE

PLAN - 2015.

BROJ URBANISTICKE PARCELE									
NAMJENA URB. PARCELE									
CJELINA									
POVRSINA URB. PARCELE (m ²)									
UPR12	T2 - VLE	425	SurP+1	450	610	508	69	21	0,15
UPR13	T2 - VLE	2919	SurP+1	300	445	1819	82	27	0,15
UPR14	T2 - VLE	326	SurP+1	320	490	2026	62	23	0,15
UPR15	T2 - VLE	3269	SurP+1	325	485	1984	81	29	0,15
UPR16	T2 - VLE	2662	SurP+1	270	410	1512	57	33	0,15
UPR17	T2 - VLE	618	SurP+1	600	795	4618	75	15	0,13
UPR18	T2 - VLE	7108	SurP+1	580	745	5528	78	14	0,10
UPR19	T2 - VLE	5808	SurP+1	410	545	4918	78	15	0,09
UPR20	T2 - VLE	5459	SurP+1	370	490	4109	79	14	0,09
UPR21	T2 - VLE	5958	SurP+1	380	505	3537	69	23	0,10
UPR22	T2 - VLE	5447	SurP+1	350	560	4280	79	15	0,10
UPR23	T2 - VLE	5435	SurP+1	415	630	4100	75	17	0,12
UPR24	T2 - VLE	5418	SurP+1	435	645	4080	75	16	0,12

